



SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA KEREITI YA 6

LEBITSO LA SEKOLO:					
THUTO	SESOTHO PUO YA LAPENG				
KOTARA	4	KEREITI	6	DIBEKE	1 – 2
BOKGONI	Ho mamela le ho bua		Ho bala le ho boha	Ho ngola le ho nehelana	Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
	Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding Dihora 2		Ho bala tema ya Tlhahisoleseding Ho tswa bukeng kapa faeleng ya titjhere (FT). Dihora 5	Ho ngola seratswana se hlalosang Dihora 4	Mosebetsi o boemong ba polelo:- Puommui le puopehelo Moelelo wa lentswe: MeelelomengataMopeleto le matshwao a puo: Letshwao la potso Hora e le 1

Mehlodi	Buka ya moithuti	DBE Buka ya mosebetsi	Buka ya padiso,Atikele, koranta,Makasini,Seyalemoya.
LETSATSI:	Mosebetsi wa titjhere		Mosebetsi wa moithuti
Sehlooho 1: Ho mamela le ho bua: Ho mamela le ho buisana ka Atikile/koranta	• Titjhere o hlalosa baithuti mesebetsi e lelekelang: ho lepa/akanya ho tswa temeng e badilweng. • Titjhere o boela a hlalosa ho supa/bontsha dintlha tsa sehlooho/bohlokwa le ho araba ka tshwanelo/ ka ho loka • Titjhere o kgothatsa baithuti ho nka karolo dipuisanong tsa ka phaposing le ho hlahisa maikutlo a hao. • Mosebetsi wa 1: Hlwaya le ho hlalosa sesosa le sephetho (Memo) • Mosebetsi wa 2: Bua ka makgabane a phedisano, boitshwaro le setso (Tsa molomo-Rubiriki) • Mosebetsi wa 3: Botsa dipotso tse hlokolotsi (Memo)		• Baithuti ba ka lepa/akanya hore tlhokomediso ya tema. • Baithuti ba ka supa/bontsha dintlha tsa sehlooho/bohlokwa le ho araba ka tshwanelo/ ka ho loka • Baithuti ba ka nka karolo dipuisanong tsa ka phaposing o hlalosa maikutlo a hao • Baithuti ba ka ba boela ba hlwaya le ho hlalosa sesosa le sephetho sa tema. • Baithuti ba ka buisana ka makgabane a phedisano, boitshwaro le setso.
Tshebediso ya puo:	• Titjhere o tsepama hodima tshebediso ya puo: Mosebetsi o boemong ba polelo:- Puommui le puopehelo Moelelo wa lentswe: Meelelomengata Mopeleto le matshwao a puo: Letshwao la potso		• Baithuti ba ngola mosebetsi wa ka phaposing ka dibukeng tsa bona • Baithuti ba ngola mosebetsi wa hae ka hara buka ya DBE. <i>Leqhepe la DBE le hlahelle bukeng tsa bana</i>

	• Titjhere e nehelana ka mosebetsi wa phaposing • Titjhere e nehelana ka mosebetsi wa lapeng. • Baithuti ba tshwaya ka thuso ya titjhere. Titjhere o nehelana ka leano la ho thusa ba sa fihlellang kutlwisiso.	Jwaloka mohlodi.
Sehlooho 1: Ho bala le ho boha diatikele tsa dikoranta.	• <i>Titjhere o hopotsa bana hore ba lokela ho sebedisa mawa a ho bala bakeng sa ho utlwisisa seo ba se balang</i> • <i>Titjhere o hlalosa le ho sibolla sephetho se labalabelwang</i> • <i>Titjhere o hlalosa mawa a nkilweng ke bangodi, banka ditshwantsho le batho ba etsang ditema tse tshwantshisitsweng a ka fanang ka maikutlo a iseng ka lefatshe</i> • <i>Mekgwa ya tekolo:(Etsa bonyane hlakiso tse 4)</i> • <i>Hlakiso 1: Ho qoqa ka ditshwantsho le sehlooho ebe ba a ngola</i> • <i>Hlakiso 2: Piletso ya Tlotlontswe (Memo)</i> • <i>Hlakiso 3: Tema kutlwisiso (memo)</i> • <i>Hlakiso 4: Ho balla hodimo (Oral) Rubric</i> • <i>Hlakiso 5: Puo e sa hlophiswang. (Oral) Rubric</i> • <i>Hlakiso 6: Puo e hlophisitsweng (Oral) Rubric</i> • <i>Titjhere o nehelana ka ruburiki bakeng sa ho ikgopotsa ka ditema tse badilweng ka boikemelo</i> • <i>Titjhere o nehelana ka hlakiso ya ka phaposing</i> • <i>Baithuti ba tshwaya ka thuso ya titjhere</i> • <i>Titjhere o nehelana tataiso (feedback)pele a nehelana ka inthavenshene (interventions)ho ba sa fihlellang kutlwisiso</i>	• Baithuti ba akanya ka ditshwantsho le ka sehlooho pele ba bala • Baithuti ba sebedisa mawa a fapaneng a ho bala bakeng sa kutlwisiso • Baithuti ba buisana kamoo molaetsa o ka fetofetohang kateng • Baithuti ba hlahisa le ho fan aka ditsela tse ding ho leka ho rarolla mathata

Sehlooho 1: Ho ngola le ho nehelana Ho ngola atikele ya koranta	• Titjhere o hlalosa tsela eo bana ba lokelang ho ngola ka yona ha ba ngola atikele • Titjhere o re bana ba lokela ho rala, ho etsa mokgwaritso le ho ntlafatsa sengolwa • Titjhere o re bana ba kgethe, ba bokelle le ho hlopha tlhahisoleseding e loketseng ho tswa mehloding e fapaneng • Titjhere o re bana ba lokela ho ngola ka makgetha le ka mongolo o bonahalang • Titjhere o re bana ba sebedise sebopeho se hlakileng	• <i>Bana ba ngola ba tsepame sehloohong</i> • <i>Ba sebedisa mawa ohle a ho ngola</i> • <i>Ba etsa moralo, mokgwaritso le ho ntlafatsa sengolwa</i> • <i>Bana ba ngola ba sebedisa sebopeho se hlakileng le ka mogolo a makgethi o hlakileng</i> • <i>Mosebetsi wa bona o nka sebopeho sa qalo, mahareng le qetelo.</i> • <i>Bana ba ngola mesebetsi ba sebedisa sebopeho sa ho ngola ka botlalo.</i>
Sehlooho 2: Ho sebedisa tshebediso ya ho ngola	<i>Titjhere o fa bana mesebetsi e latelang:</i> • <i>Mosebetsi 1: Moralo/ mmapa wa monahano</i> • <i>Mosebetsi 2: Mokgwaritso wa pele</i> • <i>Mosebetsi 3: Ho hlaola diphoso</i> <i>Mosebetsi 4: Ho ngola hape mosebetsi o hlwekileng le ho nehelana</i> SEKALA SA HO TSHWAYA- RUBURIKI ELA HLOKO: <i>O lokela ho ngola mesebetsi eo e (4) kaofela.</i> <i>1. Mosebetsi ena e seke ya etswa ka letsatsi le le leng.</i> <i>2. Mosebetsi ena e etswa nakong ya dibeke tse 2</i> <i>3. Qetellong ha o se o etsa mosebetsi wa bone (4) nehelana ka ruburiki a akaretsang mesebetsi eo kaofela e le 4..</i> <i>4.</i>	

ELA HLOKO:

PHETAPHETO YA MESEBETSI E KA HODIMO EKA ETSWA HO NETEFATSA KUTLWISISO YA BANA.

1. *MESEBETSI O LEBELLETSWENG KA DIBEKE TSE PEDI (Tekanyetso)*
 - a. $L/S = 2$
 - b. $R/W = 4$
 - c. $W/P = 4$
 - d. $Lang = 2$



SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA KEREITI YA 6

LEBITSO LA SEKOLO:					
THUTO	SESOTHO PUO YA LAPENG				
KOTARA	4	KEREITI	6	DIBEKE	3 – 4
BOKGONI	Ho mamela le ho bua		Ho bala le ho boha		Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
	Ho bala pale Dihora tse 2		Ho bala palekgutshwe Dihora tse 5		Mosebetsi o boemong ba polelo: Dipolelwana Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelwanabitso Moelelo wa lentswe: Maetsisamedumo Mopeleto le matshwao a puo: kgutlwana le feelo Hora e le 1

Mehlodi	Buka ya moithuti	DBE buka ya mosebetsi	Buka ya padiso, koranta, Makasini, Radio
LETSATSI:	Mosebetsi wa titjhere		Mosebetsi wa moithuti
Sehlooho 1: Ho mamela le ho buisana ka pale.	Titjhere o hlaloesetsa bana ka mosebetsi e lelekelang: Ho lepa/akanya • Titjhekere o boela a hlalosa ka ho hlwaya dintlha tsa sehlooho tsa tekolobotjha ya buka. • Titjhere o re bana Ikgopotse dintlha tsa sehlooho tsa tema • Titjhere o hlalosa hape le ho hlwaya le ho buisana ka makgabane • Titjhere o sibolla le ho hlalosa diphetho le qetelo tse labalabelwang. • Mosebetsi wa 1: Hlwaya dintlha tsa sehlooho tsa tekolobotjha. (Memo) • Mosebetsi wa 2: Buisana ka makgabane (Tsa molomo-Rubiriki) • Mosebetsi wa 3: Botsa dipotso ka diphetho le qetelo tse labalabelwang ke mongodi wa pale (Memo)		• <i>Bana ba ngola ka dintlha tsa tsa sehlooho tsa tekolobotjha ya buka.</i> • <i>Bana ba hlwaya le ho buisana ka makgabane</i> • <i>Bana ba ngola ka diphetho le qetelo tse labalabelwang.</i>
Tshebediso ya puo:	• <i>Titjhere o tsepama hodima tshebediso ya puo</i> Mosebetsi o boemong ba polelo: Dipolelwana • Titjhere o fa bana mosebetsi o boemong ba polelo: Mohlala ka Polelwanabitso • Titjhere o boela a hlalosa mosebetsi ka moelelo wa lentswe: • Titjhere o hlalosa mefuta ya maetsisamedumo		• Bana ba etsa mosebetsi o boemong ba polelo: Mohlala ka Polelwanabitso • Bana ba ngola mosebetsi ka mefuta ya maetsisamedumo • Bana ba boela ba ngola mosebetsi ka mopeleto le matshwao a puo: kgutlwana le feelo.

	• Titjhere o boela a fa bana mosebetsi ka mopeleto le matshwao a puo: kgutlwana le feelo	
Sehlooho 1: Ho bala le ho boha: Ho bala PALE	Titjhere o sebedisa pale ho hlaloesetsa bana ka: • Mesebetsi ya pele ho ho bala: mohl., ho akanya ho itshetlehileng ho sehlooho kapa ditshwantsho • O hlaloesetsa bana ka mawa a fapaneng a ho bala: mohl., ho okola, ho tlodisa mahlo • Titjhere o hlwaya mohopolo wa sehlooho le mehopolo e e tshehetsang • Titjhere o hlalosa le ho buisana ka molaetsa • Titjhere o bua ka neheletsano ya diketsahalo paleng e badilweng. • <i>Mekgwa ya tekolo:(Etsa bonyane hlakiso tse 4)</i> • <i>Hlakiso 1: Ho qoqa ka sehlooho ebe ba a ngola</i> • <i>Hlakiso 2: Piletso ka tshebediso ya matshwao a puo (Memo)</i> • <i>Hlakiso 3: Palekgutshwe (memo)</i> • <i>Hlakiso 4: Ho balla hodimo (Oral) Rubiriki</i> • <i>Titjhere o nehelana ka ruburiki bakeng sa ho ikgopotsa ka ditema tse badilweng ka boikemelo</i> • <i>Titjhere o nehelana ka hlakiso ya ka phaposing</i> • <i>Baithuti ba tshwaya ka thuso ya titjhere</i> • <i>Titjhere o nehelana tataiso (feedback)pele a nehelana ka inthavenshene (interventions)ho ba sa fihlellang kutlwisiso</i>	• Baithuti ba sebedisa mawa a lokelang a ho bala le a ho bontsha kutlwisiso • Baithuti ba akanya ka sehlooho kappa ditshwantsho • Baithuti ba buisana ka dielemente/ dikarolwana tsa pale ya diphoofolo e rutang boitshwaro mohl. Baphethwa le melaetsa • Baithuti ba hlalosa moelelo le karabelo temeng • Baithuti ba sibolla le ho hlalosa diqeto le diphetho tse labalabelwang • Baithuti ba sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe

ELA HLOKO:

1. *PHETAPHETO YA MESEBETSI E KA HODIMO EKA ETSWA HO NETEFATSA KUTLWISISO YA BANA.*
2. *MESEBETSI O LEBELLETSWENG KA DIBEKE TSE PEDI (Tekanyetso)*
 - a. *L/S = 2*
 - b. *R/W = 4*
 - c. *W/P = 4*
 - d. *Lang = 2*



SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA KEREITI YA 6

LEBITSO LA SEKOLO:					
THUTO	SESOTHO PUO YA LAPENG				
KOTARA	4	KEREITI	6	DIBEKE	5 – 6
BOKGONI	Ho mamela le ho bua		Ho bala le ho boha	Ho ngola le ho nehelana	Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
	Ho mamela thotokiso Dihora 2		Ho bala le ho boha thotokiso Dihora 5	Ho ngola thotokiso Dihora 4	Moelelo wa lentswe: papiso, tshwantshiso, mothofatso, leetsisa, poeletsomodumo Mosebetsi o boemong ba polelo: polelokopane le Polelomararane. Hora e le 1

Mehloodi	Buka ya moithuti	DBE buka ya mesebetsi	Buka ya padiso, koranta,Makasini, Radio
LETSATSI:		Mosebetsi wa titjhere	Mosebetsi wa moithuti
Sehlooho 1: Ho mamela le ho bua: Ho mamela thotokiso le ho buisana ka yona.	Titjhere o hlaloesetsa bana ka mefuta ya thotokiso • Titjhere o kopa bana ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding le ho kgutsufatsa mehopolo ya sehlooho le ho ngola/ ela hlooko dintlha tse itseng • Titjhere o bua ka makgabane a phedisano, boitshwaro le setso tse temeng ya thotokiso • Titjhere o bua ka moo boitshwaro le melaetsa di hlahisitsweng ka teng temeng ka nngwe. • Titjhere o kopa bana ho nehelana ka maikutlo le karabelo ya hao e ahang ka kakaretso ho thothokiso ena.		• <i>Baithuti ba arabela dipotso tse tswang thotokisong</i> • <i>Baithuti ba arolelana mehopolo le ho ntsha maikutlo ka mefuta ya dithotokiso tse phephetsang ka tsela e momahaneng</i> • <i>Baithuti ba ntshetsa pele dingangisano tse etsang moelelo ho tshehetsa maikutlo le ho tsepamisetsa maikutlo tlhalosong</i> • <i>Baithuti ba sebetsa mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha ba hlwaya maikutlo a fapaneng le hanana ba nehelana ka mabaka.</i>
Tshebediso ya puo:	• <i>Tijhere o tsepama hodima tshebediso ya puo</i> • Titjhere o hlalosa moelelo wa lentswe: jwalo ka papiso, tshwantshiso, mothofatso, leetsisa, poeletsomodumo jwalojwalo. • Titjhere o bontsha bana ka mosebetsi o boemong ba polelo: Mefuta ya dipolelo; Polelokopane le Polelomamarane. • Titjhere o fa bana mosebetsi ka mefuta eo ya dipolelo.		• Bana ba ngola mosebetsi ka moelelo wa lentswe: jwalo ka papiso, tshwantshiso, mothofatso, leetsisa, poeletsomodumo jwalojwalo. • Bana ba boela ba etsa mosebetsi o boemong ba polelo: Mefuta ya dipolelo; Polelokopane le Polelomamarane. • Bana ba eketsa ho ngola ka mosebetsi ka mefuta eo ya dipolelo ho bontsha kutlwisiso ya bona.

Sehlooho 1: Ho bala le ho boha: Thotokiso	• Titjhere o hlaloesetsa bana mesebetsi wa pele wa ho bala: mohl., ho akanya ho itshetlehleng ho sehlooho kapa ditshwantsho • Titjhere o boela a sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: mohl., ho okola, ho tlodisa mahlo • Titjhere o bontsha bana ho araba dithothokiso ka tshehollo • Titjhere o bua ka tshebediso ya poeletsomodumo, phetapheto, tshwantshiso le leetsisa • Titjhere o hlalosa le ho buisana ka melaetsa ya thotokiso • Titjhere o bontsha bana kutlwisiso ya thothokiso le kamano ya yona bophelong ba hae (Mongodi). • <i>Mekgwa ya tekolo:(Etsa bonyane hlakiso tse 4)</i> • <i>Hlakiso 1: Ho qoqa ka thotokiso ebe ba a ngola</i> • <i>Hlakiso 2: Piletso ka mantswe a tswang thotokisong (Memo)</i> • <i>Hlakiso 3: Thotokiso(memo)</i> • <i>Hlakiso 4: Ho bala ho hlophisitsweng (Oral) Rubiriki</i> • <i>Titjhere o nehelana ka hlakiso ya ka phaposing</i> • <i>Baithuti ba tshwaya ka thuso ya titjhere</i> • <i>Titjhere o nehelana tataiso (feedback)pele a nehelana ka inthavenshene (interventions)ho ba sa fihlellang kutlwisiso</i>	• Baithuti ba sebedisa mawa a ho bala thotokiso. • Baithuti ba qolla le ho buisana ka botebo ka makgabane a thotokiso. • Baithuti ba hlalosa melaetsa ya mongodi ya maikekisetso le eo e seng ya maikemisetso • Baithuti ba hlaya mehopolo e fapaneng ditemeng tse rarahaneng mme ba fana ka maikutlo ba itshetlehile hodima bopaki ka hara thotokiso. • Baithuti ba buisana ka ho fapana ha makgabane a phedisano thotokisong. • Baithuti ba sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe.
--	--	---



SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA KEREITI YA 6

LEBITSO LA SEKOLO:					
THUTO	SESOTHO PUO YA LAPENG				
KOTARA	4	KEREITI	6	DIBEKE	7 – 8
BOKGONI	Ho mamela le ho bua		Ho bala le ho boha		Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
	Ho mamela thotokiso/Temakutlwisiso		Ho bala le ho boha thotokiso/ Temakutlwisiso		Mosebetsi o boemong ba lentswe: Moetsi le moetsuwa Poeletso: dikarolo tsa puo, makgathe, mahlalosoongwe
	Dihora 2		Dihora 5		Hora e le 1

Mehloti	Buka ya moithuti	DBE buka ya mesebetsi	Buka ya padiso, koranta, Makasini, Radio
LETSATSI:	Mosebetsi wa titjhere		Mosebetsi wa moithuti
Sehlooho 1: Ho mamela le ho bua: Ho mamela thotokiso/Temakutlwisiso le ho buisana ka yona.	Titjhere o hlaloseisa bana ka mefuta ya thotokiso/ Temakutlwisiso • Titjhere o kopa bana ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding le ho kgutsufatsa mehopolo ya sehlooho le ho ngola/ ela hloko dintlha tse itseng. • Titjhere o bua ka makgabane a phedisano, boitshwara le setso tse temeng ya thotokiso • Titjhere o bua ka moo boitshwara le melaetsa di hlalositsewang ka teng temeng ka nngwe. • Titjhere o kopa bana ho nehelana ka maikutlo le karabelo ya hao e ahang ka kakaretso ho thothokiso/ Temakutlwisiso		• <i>Baithuti ba arabela dipotso tse tswang thotokisong/ Temakutlwisiso</i> • <i>Baithuti ba arolelana mehopolo le ho ntsha maikutlo ka mefuta ya dithotokiso/ Temakutlwisiso tse phephetsang ka tsela e momahaneng</i> • <i>Baithuti ba ntshetsa pele dingangisano tse etsang moelelo ho tshehetsa maikutlo le ho tsepamisetsa maikutlo tlhalosong</i> • <i>Baithuti ba sebetse mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha ba hlwaya maikutlo a fapaneng le hanana ba nehelana ka mabaka.</i>
Tshebediso ya puo:	• <i>Titjhere o tsepama hodima tshebediso ya puo</i> Titjhere o hlalosa mosebetsi o boemong ba lentswe: Moetsi le Moetsuwa Titjhere o boela a bontsha poeletso: dikarolo tsa puo, • Makgathe, • Mahlalosongwe		• Bana ba ngola mosebetsi ka moelelo wa lentswe: jwalo ka Moetsi le moetsuwa. • Bana ba boela ba etsa mosebetsi o boemong ba polelo: Mefuta ya dikarolo tsa puo. • Bana ba eketsa ho ngola ka mosebetsi ka dikarolo tsa puo ho bontsha kutlwisiso ya bona.

Sehlooho 1: Ho bala le ho boha: Thotokiso	• Titjhere o hlaloesetsa bana mesebetsi wa pele wa ho bala: mohl., ho akanya ho itshetlehileng ho sehlooho kapa ditshwantsho • Titjhere o boela a sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: mohl., ho okola, ho tlovisa mahlo • Titjhere o bontsha bana ho araba dithothokiso/ Temakutlwisiso ka tsehollo. • Titjhere o bua ka tshebediso ya poeletsomodumo, phetapheto, tshwantshiso le leetsisa • Titjhere o hlalosa le ho buisana ka melaetsa ya thotokiso • Titjhere o bontsha bana kutlwisiso ya thothokiso/ Temakutlwisiso le kamano ya yona bophelong ba hae (Mongodi). • <i>Mekgwa ya tekolo:(Etsa bonyane hlakiso tse 4)</i> • <i>Hlakiso 1: Ho qoqa ka thotokiso/ Temakutlwisiso ebe ba a ngola</i> • <i>Hlakiso 2: Piletso ka mantswe a tswang thotokisong/ Temakutlwisiso (Memo)</i> • <i>Hlakiso 3: Thotokiso(memo)</i> • <i>Hlakiso 4: Ho bala ho hlophisitsweng (Oral) Rubiriki</i> • <i>Titjhere o nehelana ka hlakiso ya ka phaposeng</i> • <i>Baithuti ba tshwaya ka thuso ya titjhere</i> • <i>Titjhere o nehelana tataiso (feedback)pele a nehelana ka inthavenshene (interventions)ho ba sa fihlellang kutlwisiso</i>	• Baithuti ba sebedisa mawa a ho bala thotokiso. • Baithuti ba qolla le ho buisana ka botebo ka makgabane a thotokiso. • Baithuti ba hlalosa melaetsa ya mongodi ya maiekisetso le eo e seng ya maikemisetso • Baithuti ba hlaya mehopolo e fapaneng ditemeng tse rarahaneng mme ba fana ka maikutlo ba itshetlehile hodima bopaki ka hara thotokiso/ Temakutlwisiso. • Baithuti ba buisana ka ho fapana ha makgabane a phedisano thotokisong. • Baithuti ba sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswa.
--	---	--

